



CRNA GORA
VIŠE DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt.br. 160/22
Podgorica, 30. decembar 2022. godine.
SŠ/ON

VIŠI SUD

PODGORICA

Na osnovu čl. 44 st.2 tač. 5, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

Đ. S., JMB ..., od oca Z. i majke N., rođene Đ., rođen godine u P., sa prebivalištem u mjestu rođenja G., V. p., A. br., državljanin C. G., oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, nezaposlen, lošeg imovnog stanja, osuđivan

Zato što je:

Dana 31.07.2022. godine, oko 15.30 časova, u mjestu M., GO G., Glavni grad Podgorica, na raskrsnici ulica V. p. A. i dijela iste ulice, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz čl. 35 st.1, čl. 40 st.1 i čl.176 st.1 ZOOBS-a na putevima, tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo ljudi, na način što bez važeće vozačke dozvole upravljajući putničkim motornim vozilom marke „A. ...“, reg.oznaka ... ul. V. p. A. iz pravca G. u pravcu M., dolaskom na označenu raskrsnicu, brzinu kretanja vozila nije prilagodio karakteristikama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, tako da vozilom može da upravlja na način kojim ne ugrožava bezbjednost saobraćaja, već se kretao brzinom od oko 65 km/h umjesto prilagođenom brzinom od 39,64 km/h ulaskom u nepreglednu raskrsnicu u kojoj je postavljeno “saobraćajno ogledalo”, te iako je bio dužan, nije propustio električni trotinet, kojim je upravljao oštećeni B. S., koji je u

raskrslu nicalazio sa njegove desne strane, već je nastavio kretanje, usled čega je došlo do sudara vozila sa trotinetom i tijelom vozača troineta, kojom prilikom je oštećeni B. S. zadobio teške tjelesne povrede u vidu utisnutog preloma ljske čone kosti koji se nastavlja na lijevu polovinu prednje lobanjske kosti, prelom srednje trećine lijeve butne kosti, prelom donjeg okrajka desne golenjače, pa je istog dana usled oštećenja za život važnih moždanih centara zbog preloma kostiju lobanje nastupila smrt oštećenog, pri čemu je okrivljeni u odnosu na osnovno krivično djelo postupao sa eventualnim umišljajem, jer je bio svjestan da tako nepropisnom vožnjom može ugroziti javni saobraćaj i time dovesti u opasnost živote ljudi, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posledicu smrt oštećenog B. S. postupao sa svjesnim nehatom, jer je bio svjestan da njegovim radnjama posledica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći

-čime je izvršio krivično djelo - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 2 u vezi čl. 339 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

P r e d l a ž e m

I Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres na koji pozvati:

1. Državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici;
2. Okrivljenog Đ. S.;
3. Svjedoke:
 - predstavnika oštećene porodice pok. B. S.,
 - mldb. N. B. u prisustvu zakonskog zastupnika iz Z., M. br. ...;
 - D. K., iz Z., G., A., ul. S. br.

II Da se u dokaznom postupku pročitaju:

- Zapisnik o uviđaju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Ktr.br.1221/22 od 31.07.2022. godine,
- Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Uprave policije CB Podgorica broj 14613/22 od 31.07.2022. godine,
- Obdukcioni zapisnik S.br. 137/2022 od 27.09.2022. godine,
- Dopis Opštine Zeta br. D22-341/22-660/1 od 23.09.2022. godine,
- Dopis Glavnog grada Podgorica Sekretarijata za saobraćaj broj D11-341/22-1683/1 od 29.11.2022. godine,
- Dopis Glavnog grada Podgorice Sekretarijata za komunalne poslove broj D04-019/22-2183/1 od 08.12.2022. godine,
- Nalaz i mišljenje sudskog vještaka iz oblasti saobraćajne i mašinske struke Čarapić Gorana od 29.12.2022. godine,
- Nalaz i mišljenje Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva od 30.12.2022. godine.

III Da se izvrši uvid u:

- skicu lica mjesta
- CD sa fotografijama lica mjesta

DRŽAVNI TUŽILAC
Snežana Šišević